



Чурапчыга күн тахсар !

САНДА ОЛОХ

**2015 сүл
Алтынның
6
КҮНЭ
ОПТУОРУННЬҮК
№ 103
(11113)**

ХАБЫАТ 1931 СЫЛ АЛТЫННЫ 15 КУНУТТАН ТАХСАР

Атъяның ъай 3 інде улусынан тар бапир ульсан сұлтанақ күнінен буюы. Ол күрдук тәсіл сиригір сайдының сұлтун талып, Чурағаты сұлтанының тегінен гас күең таюю санташара умайы.

Сарсыарда "Бураты" салыннатын "Молодежный" кварталыгар гаас таленүү умутын сиро-тума тэрэлгин. Улахан исторической сунгаттаах дынгала талттыны ысындар Правительство Председателин бастакы солбайчыны Т.А.Мариничев, Илья Тумон депутаттара ГШШинигиц, И.К.Макаров, промышленность министриро А.А.Панов, экономика министриро В.И.Максимов, урок министриро Ф.В.Габышева, Правительствоттан улус куратора В.Е.Попов, Мин-Ханын асуултуун баянлыгы Н.П.Старостин, Республикацаң инвестиционный хамшашыгатын С.Е.Софронов, "Адезия" ХЭГ салайчычыга М.Ф.Охуджиков усеке да арьттар.

Саха Республикасының Правительствоның
Президентин бекасы солбайланычтың арасында
П.А. Марийчевине күөх толону уматтар үрдүк
чисе берилгеннэ. Саха дюонун сизрөөсөн
В.П. Герасимов аттыс сырдыктыннын Үргүн
Айылардан көрдөнөң кутва уот ситонц
арыллах алаалыман, ампанинах
саламаатынан күндөстөн, сизри туому төлөр-
до. Аттычыг азот уот ичинчилгэн сырдырыс
ыралып көрдөнөн турған, уотынан, Павел
Алексеевичка туттарда. Эшор салайзачы,
депутатын турған. Саха сирин бийр беден
луу түн историянын кирир гаскүөх
еленүн уматта. Мустубут дөң үерүүсү,
реконо улааста, скокосостор үерүүрөрин,
жакталыштарын чүлтөстүн, жасар юссилигэ
анаабын сырдык ыралтарым түүнүнди
халишантага салын ишмеризира ере жетен
таястылар.

П.А.Мариничев Чүрөгчүү улувутун дыонун-сэргэтийн истиглийк эзэршилжээ. Чүрөгчүү улувутагаас ситимин кийвийг уландаа биригүүтэй түмүгээ бусларын бэлэнээ. Салтны ситим Таатга улувутагар тарьылвах газарын эхээ. “Улусын ийнзэр, юний салжсаннаа эрээ зэмээ сэргигээдээ дыонунд олжсун

Улуска – бү күнэрэ

ЧУРАПЧЫГА ГААС КЭЛЛЭ



чынчытсын, сиим дысшаргы юнирингерин сибен иниокпид", - дистэ Ил Дархан Егор Афанасьевич Борисов, Правительство Президентства Галина Иннокентьевна Дагчукова истиг эзэркитарын бар дюелю тишилди.

Утуус байылгы А.Т.Ноговицын түл элиндигээр Чуралчыны дыңгун-сэргийн азыртан СР Ил Дарханынгар Е.А. Борисова, Правительство Президентлигээр Г.И. Данниковаага, Ил Түмэн Председателигээр А.Н.Жирковка, промышленность, ул. экономика министристибэгэрийн, тутуу сурун балдрэгчтэгийн “Сахатранснефтегаз” ААО, “Алтэзия” ХЭТ салалталаарыг гар, колективтарыг истиг мөхжлийн тирийгээ. Утуусыноо гаас южинийн ослус чөрө-махтани

керсүүтгэрийн ээлээ. Тыа сиригээр гасг юнионийн сүүслэгээр улахааны ыйдаа. Улахан, эр сүүлийн үе бийр түмүүг олондоо хийрбүүлийн, иститулик бар дэвчүүн зэрэгдээгээ. Чурагчны дэвчоо оссо түмсүүчээгээ, энэйшгэвэхгүй үзбэхамнаас турчан, үе барыг салалтарын сийн шийдвэрээр бараа саналтын түүрээр

САЛЫНГАРАЛПАРЫГАР САНАУ САНДЫНЫ ТИРЕРЭ.
Чурачы изициелемин балыыгы
С.А.Сарындаев эмиз дыңун-саргатин
аапттык истиг мөхөт түгшарьин эттэ. Гаас
юнииз тыва сирийэр сайдыны сана
саудалярдың библиотекарыбырын балыктон, бар
дыңун эзрэлдэгээ “Сахитранснефисгаз”
генералының дүржинээр, сурин бодорзэгчилгийн
үүснээ депутатын И.К. Майков
искиндеэх үз олондоо кирибийтсе, улус

салалтатыгар маҳтанна. Тыа сирингр ынтымалар политика сезүе калыңдайтын белгілілігі. Тыа дыно берекшілік дәйектенгенде, түмсүлдөхөсүнен сайдының тәжірибелілік негізінде жүргізіледі. Бұл күнде ғана Чурштың дыносын сарғалған зерттеуден кейін ол мемлекеттің тұңғыш мемлекеттік мінистрі болып табылады.

Гас Чуралчыбысыгар юнирорин түрүзүшін үткөн, бәрайықташ, үбүзек тутан-таяған аңалбыт дөйимүт күнди ыңғыштарбыз күх толен үлгүн таңыгар хаартықсаң түстүтер уонна шаш юнирбит ыңғарыгар ыңғышташ, гас сиңөр сырлылары булуп сыйлас, митинизс алаңызыры амсайдыштар.

A. ZAXAPOR

ТЫА СИРИН ОЛО҃ҮН ЧЭПЧЭТИЭ



Бу умнүүлүбат балык күн "Ыңгай" бөнүүсөнгөр үзүүлгүүкүүк таңын сиптиг жаңбоин. Ол күрдүк, Софронов анынш уулусса олохтоохторугар Голомаревтарга, Филиппонтарга уонна Макаровтарга манынк дьонүү түгэн тосмойдо. Онуоха, СР үртүкү салалтатыш салайчылар, тунаанын борчтубигилор, улус даяналттын салайаччылар гаас кирибиг ылгыларындар күнду ыалдынтарынан буюндулар, уерүүлүрши уудинништир.

Ангелина Алексеевна уонна Владимир Иванович Филипповтар бу боңааткыз сана дың-үот тутта, 2007-жылдан соңсайыптулуптар. Түрт сөзлөөшүнин дың юргизылышката Ангелина Алексеевна бийиниребитин, 63-жылдың иштегерин кынта бүл-төх гардастарын оттап-туршуп 2 барысынан КамАЗ массынын чоңу уонна 2 УАЗ бортовой массынын маңы атылашын, кыстыгы туоруулушар збиз. Ошукча 50-ча таң солтук улгыз булактарынан эз, оттукпирин кынапташын быйзарыннаптар. Ангелина Алексеевна эмчил идеялар, оттон көргөн суюппар. Онин кайшынтын балтардан тымыншыларга онекторун оттуу,

жеткинин, солого сүхтүүлгөк дүйнин, эмэг түбүнен кынжалы
бүсгүшүү: "Баңызга киңең 8 час салуна дынорбитигер гас-
птын холбообуттара. Дынбит ибо соню тута сыйлыбыны-
нан барбыла. Онон дың юргэн бары да уртап уоруул
бийлигит. Саладын биөрөр анат оборудование ынчыл-
түүн успана саамай кыралыгар холбонон турда. Онуука иш-
терилгээн үзүүлгүүрээр, 12 "вас устагыгар счетчи-
васынтынан, ыйга бергэлтийн төв хархыны талуурбугуту
сүүтгэльчилэр. Отгунабыт ыйга бына холсон, 1700
солкуубайы талуурбугут курдук тафыста. Быйыт дынзбити
үүннага распстыгын тэгээниэн бу сипимэж холбогтуубут. Игине-
гээны түннин, ас астана барьын эзлэх, ыйга 3000 юриин
солкуубайы талуухгутун сөнзбит. Кыннынтыгымны гаргы-
бигити турер, сыйлыгыны ынчылтүүн үзүүлненарабыл.
Тохтолуп ла ишиг, мас, чох альяштар ороскооптууназар
кыра булсуз дии саналыбыл. Улуустуутар олохтуу
сайдылыгын тафымын үрдүлтэр улжан бырайылак-гас-
кинриимигээр үзэгэбиз беры дүйнин, республикабыл, улус-
тут салатын чагы мөнчтэй болын!"

Салтын июкс ышбылтыгар Нуургустана Афганасъене Самсон Анапульевич Голомиреттарга ылдызыпшатыбыл. Диң көргөн аяда байнынга Самсон Анапульевин: "Бейни и бу түаңбаз 2005 сүйгүшкөн дың-уг туттан олоруб. Иказ-кылж, бирир уол оңдоюхту. Тараасының, дыңбитең отунаңра сый айы быға холоон, сэйтэ УАЗ бортовой массының маңы, бирир массының чөбү аныштамыл-кынын турурууб. Гаас сийимнегер дыңбитең эрэ холбогу-бут. Сының тараасының холбогторго бываапшыбыл. Диңбигүпсай июн 100 кв. миңгэро. Түүн устага гаас сөнг-чига 6 кубометры ажылыт. Ол аяда 24 солкуубай таңдар. Диңбиг сыйшыңац, мак, чок тастакса, онкүлүптен оттубакас-санно тута сыйындалған олохостон түстүбүт. Аны астынан-челбүтүн түрзеник бунаран, биримбитең сууїлдүбүт. Диң-сэрэ олоудун уйгута – гаас улуултуугар юлииз бужа-бирабыт олонун-даңанын чөрттөгин?"



Огтон үйлс ыалбытылар – Макаровтарга иккى эттөстөз үзүлдүн дының тарбиясынан, зиендердүүлүрдүн мундурасуынан, ылан иштөө Аман Петрович Макарова уоруултуун менен күчтөөлөрдүн “Бу дынайбор 2004 сыйлашоо” күнбөрбөлгөн. Улашаттарым бойнодор ыншада болуп, түнүн аспектилди. Дынайбор 140 км. миңдер. Гаистердүүлгөн үзүннүүдөрөнө болонкында күнбөлгөн холбоогуттара. Сүүкка үстүннүүдөр 12 кубометр азыралыбын. Аасындын 10 тонна чөх, 15 куб. м. аспектилдүүмнүү, күнспактын тураабытам. Онох оттубаңын, аспын-челбүн таңкы астанаммын, соңно тута сыйништалып олоюю үзүннүүдөр. Түгенин тұнанған, тыя сирин лөнүн слобун “жыл-жыл” “Сахатра киесілесте” тәржемегин бары үзүннүүдөрдүр, республикалық усунын узлууспуда усуның ішнелектігін тұнанғанда салғайтындырылар истине мағылалың тиордабин.”

Быйыл бу түрлөөр 50-ш ылда гас сииме холбонору
бытапшылар. Ини күрдүк улустуулар күк төлөн-комус
угаза тарытсац, оюнтулышынгыг танымалыңдынгыг,
улус социаллык-экономиккай еттүен сайльтылар
бийр суопталык дүсүн отуга уурмумна.

Анна ЗАХАРОВА

Улуска - бү күннөрө



Алтының 3 күнүнөр Хатының
шешинең көзүн алахан үоруулек күн — сиңа
үйүйәзни оюнду КИЛДІРІШТІң анымтың
бърашының төмөнкү бүлгесе.

Кыркчаннارга шамымыз сүт түсінбай
сануулаш, иккі этсизән таас тутуну
аны сырғын-түмүн ынтынга көмүс
купуммұт өзегей, ырын күн түри
бидер. Күнүс 12 часстан сағтапан,
алтооңтор, ынтырылсаң ыншымтар
мұстак берильгәр. Үрбүткөннүт сүреккөр
көтөүшүбүт дың-сарғы сыртык
миндеринен сыйдашын бой-бойшорлы
жәндіктесеп.

Бу күн Чүрөгчүүлүктөрдөн кийин түштүк 5 элестек дарылган олорор таас дайында. Халыктың уйнушынын жоркуулук аныштылыштар республикалык

уукусут салайтар үсөнитэр кыттыныгар. Киндери убуйязаша киңэр киритүс иккى шпүзэр салышни турбут соктоо оскуусын үрөнөччиэрээ жүрдешни, уруйдуу корустуулар. Убуйсан ишшигэр кочактирии турбут убуйязан ишшилэччиэрээ араас ондек ширдиры тулуптар, киңор аны туора азай лизэн тардьытьбып, манап шерпар. „С иносысьем!“ дин эндүү сурук ыйыммыгтар.

үсүлттар хөбөн ахьцалар. Инигжүү-
тоттуубаат, дөргүчүү тоорубуттар, мусуубут
дэснүү үргэл, саргажатт.

Саха Республикалын Правительстүүнин
президентин бастакы согбайшыры П.А.
Марынзяков сапы үйүнин аныттыльынтын
жөрөктөгө, Чурагчы историепар болгон
кун буларын башкортто. Хатыны
юнилескин баянынга У. Н. Аласовады
„Саха Республикалын муниципалитеттүүнин
сулусин түйүн“ болисон
нивараада күмбүлтүп тупарды.

Саха Республикасын уорхадынын министри Ф.В. Габышев азбюро түлгүар оскуолаға көпире ишкү саастаҳ обзору унчайланынан хатычыйылга Республика салыттара болжомотуун ууарын, анал программа атталыркин эттэ. Изилдөс сайдылыгыр ууакын оруулдастын болгото та. Кырансаннарга аналаах мисбәз ышага сертификат түгүриц. Уорх министристи болни боңуттурай грамоттынан У.Н. Атласова, "Осуулаға кириен изилдерүү саастаҳ обзору уорхадын күнөрбүт кылалтын ишин" болисен "Науркун" упйиан сөбиздиссөй Т.Н. Ефремова наураасалынындар. Музыкалык салайынчы М.Н. Папковаң, воспиттель А.Т. Филипповса, СР үерзүриинин түйгүнү" болисен, М.Н. Поповаң, Л.Н. Захаровса министристибо болуулай грамоттын түттүрдү.

Их Гүзэн уурхынгээ бастайшний
комитоогиц префекта А.Л. Григорьев
истин зэрэглэлийнтийрэг. Улс тээвэртэй
А. Т. Ноговицын угтуус Мунхайзэн депутатын
префекта Я. П. Сычевийн замжилсөн.

жчыларга, олохорошторго уонна үйүндан ишкечкүйгөртүүлүктөрдөрдөр түшүп аныктайтар. Правительство председателю бастакы солбутаачы Г. А. Мариников „Уурус социаль-экономической сайдыныгыгар киңиэрсебит кылышын иши“ бастакы степенесиз башынча, Т. Н. Ефремова „Уурус социальной-экономической сайдыныгыгар киңиэрсебит кылышын иши“ үүс степендик, уурус байынын бочоотуунай грамоталанын уонна үргүкмөс башынча В. Г. Корюев, бочоотуунай грамоталаны П.П. Карахан тандаралынаныз.

Нийнээж байныг УН. Атласын зөвлөлтийн турал, тутууну онцлогийн калорийн эзэнтэй хемолорүүнийн республика, утуус салтанаарыгтар, тутамчынтара, онцгойхийн махсандын

Үерүүтөк быйылга-майылга унуйаш символическай күлүүфө сөбүздүсий Т.Н. Ефремова туттарынын. Аялай лизинчи и П.А. Мариничев, Ф.В. Габышева, А.Т. Ноговицын, В.Н. Атакулов изгүйдөлөр.

шебенин, ж. г. Адакова күршілділар.
Үоруу-коттуу юлттылаштара салын
үйүйин шиниң көпкөн кордулар. Барлыгы
урбун-түшүп курдук сепеңдердүүлүк, түссаңай.
Кабинеттерде, хосиржо шапал табиғиелдер
йиаммалыктар — жолчының, кухия,
обуруот айың, эти, бородуусасыры харбай
ысыншаттар, кухия, буфетшай, харбайыт
хөбө, дүлкөй орда.

Салаттуу үзбээ кылду. Учуйсан дын-
тү сыйыц, ырнас, чублик, кырачканары
ининг сиптишкөптик, таңарынчакъык
үстүнүнүн биңдүү болуп шештү.

Алексей СЛЕПЦОВ

72 ҮАЛ САНА ДЬИЭЛЭННЭ

Алтынын 3 күпүрээр Чураңчы үоруутун, ортогойн уастан, оссо башар даңын тэрээшийн буулган аяста. Ол күрдүк 72 квартираадаа 5 мөнгүжинийн Чураңчы улзуун салмай улахан дынгээ тууруга түмүкгэнэй, олиххо киригэ. Тууруу "Сахастройгруппи" ХЭТ ынын олиххо калырга.

Сана дын олжоо юниринин уоруулж
сөнгигээр туюутар. Правительство
Председателии бастысы солбайланы Т.А.
Маринчев, Ил Түмэн депутаттара ЦГЛ
Пиевэтийн, И.К. Макаров, улус баньшигы
А.Т. Ноговицын, улус Мунинчанын председателт
Я.П. Оюунчанисов, улус баньшигын
туууга солбайланы В.М. Пермяков,
“Чурагты ийнчилиг” МТ баньшигы С.А.
Сарпилав, салышноо депутаттарын Собиглии пред-
седателт Е.В. Потловынчынын чынтар. Бу артын
72 квартиралаах дын олжоохторо уор-юл
мустан, бий-байштерин эзэрдизистир.



Петрович Ефимов "Куратчы нацизм" МГ
бөлүгшөлжөнинин дөсүн аспын сүрөт.
Хуус байылышта А.Т. 15-2

Чурагчыга иинин күпілті тақсыбының чорбогон болғаннан соң. Республика салынғатын таң сирий сайдылығар шұс сөздең толықтықтың ыншарын мөннен маңынан барадай тууулар таң сирийдер оюндо кириллор буюларын эле. Испаник уорон туран, ииникитиң да сана тутуулар зәбін тураң, ииникитиң да сана аяниңа. Чурагчыга тұраштарын базы салынын аяниңа. Чурагчыга быйын жоғы 72 ынан сана таңдың көмкемділдер бербұныңғар шұс уоруулесун қолгатууда салынады.

Сана тутууларын көркөй, улусутулуктагын
дьонун бөө саналып тирибиз, сирманыс
тиши, шыг-сайса түр, тишиш ач Чуралтыбыз!

A. ZAXAPOR



УЛУУС ОЛОХТООХТОРО ХААМЫЫ СУОЛУГАР

Альянсындың 3 күнүн Дойшүү үрдүнин амьын күпүсүн билигүүлүбүт. Уулаасын спорт управлениеңин тонна Чурапчыгааңы физкультура тонна спорт институтун жокудаңнанынин, Бүгүн амьын "Хамыны күнү" биңити туусуптугар эмиң борг зорчынызжик ытышынна.

Лан бастакытын Россия үрдүнин ытыштар дыңдун тэрээнин ыктымалдашар. Карл Маркс амьыннан уулуссантан адалан "Боогур Уус" стадионда дөри замындар. Манин уолсай 760 кмни ытынна. Институт ректора И.И. Соловьев уонна уулас спорта управлениеңин начыннынга, уулаасын "Эркөн" эрдөнгүмсүүтүн борзосидэгээ В.И. Давыдовдоруубайланы обигиди, маассабай спорт

бырааныннынан мустубут дынду жардагатын.

"Манин тэрээнин инженерин сүлтана оссо юндо. Улбайсан инициаторлор, оскогодо уорончилорин саудан, позитивческий коллегиянтар. Хас бирдии тэрритория, дорубуйнадарын түүнүр кынчалар бирдилген дын оссо юусу тэрээн тохымчылар. Манин борсуюй хамыннан саудут оңодун түүш, күнөзүн түүкүтүт сийиниз сауданарын хас бирдилбен бийдүү түстүүш," – дисн гылк, институт профессора С.С. Гулиев баңа санын тирияр. Кырдыга да, дорубуйнад түргүт чөбүнчилериз, чол бунаарз кыра да хамын, хамсанын чүүгүйн атын айлаб. Онон, хамын-хамсанын, дорубай буулут!

СТАДИОННА ТИИР АҢЫЛЫННА



Ууласууттар газе кыршилтий үүрүүлж күнүн сон түбөннүүрүүр, стрелковый тири "Боогур Уус" стадионда анышынна.

Будында СР Правительствынын тарбияттын бастакы сопбийччыны П.А. Мариничев, Ил Түмэн депутат, Олимпийский чемпион П.П. Пингин, Ил Түмэн депутаты И.К. Макаров, ууласуут байылыга А.Т. Ноговицын ода, кынчалычар, уулас спортоостурттар, эзэр спортсменнәргэ эзэр түшшүүр, эттий. "Төреөбүт ууласуут үүн ийр көлөнөттөр республика эрдөмчилгүүрлүүр, бары ирибиз толору эзилтүүр түнүн үрдүк хамынчылыштык түтүлдүбүт. Оюн ууласууттан бу корунд бирдэгээ ыктымал түрүн, Д.П. Корин амьыннан республиканды спортивской эрдөмчилгүүр ирибиз дарыкжыр.

Н.Н. Гулиев, СР спорта министрийн М.Д. Гулиева улашы обобулун иин дарык мөхгалин билүүрт.

Тэрэйни күнүн СР Правительствынын тарбияттын бастакы сопбийччыны П.А. Мариничев, Ил Түмэн депутат, Олимпийский чемпион П.П. Пингин, Ил Түмэн депутаты И.К. Макаров, ууласуут байылыга А.Т. Ноговицын ода, кынчалычар, уулас спортоостурттар, эзэр спортсменнәргэ эзэр түшшүүр, эттий. "Төреөбүт ууласуут үүн ийр көлөнөттөр республика эрдөмчилгүүр, бары ирибиз толору эзилтүүр түнүн үрдүк хамынчылыштык түтүлдүбүт. Оюн ууласууттан бу корунд бирдэгээ ыктымал түрүн, Д.П. Корин амьыннан республиканды спортивской эрдөмчилгүүр ирибиз дарыкжыр.



Бир дойдулаахын 24 сыйлаахад Дүлүс Яковлев ынараан травма кишитгүүнкүү сыйлаахын баран, бокса рингээдээр таңыста. Дьюкууский куоралса уонна Унук Ишнэльбийт чемпионаттарын эрдөхөхтөн бастаан, бир дойдулаахын Чурапчылары ону тэнд спорту сэнсороччилор улаханын үргэ. Бындан жини спортын

айга ыктымалдаштара России чемпионатынагар боломжигүүр.

ДҮЛҮС РИНГЭБЭ ТАБЫСТА

Унук Ишнэ федералын үокурук Комсомольск-на-Амуре ыктымалын бокса чемпионатынагар Сахабын сиритэн Петр Егоров тренердээх уолсай 13 спортымен ыктымын ынти. Курхажин түмүгүн, республикалык сүмэрдэммит хамаандада ишнэ ыктымалын, бир үрүт кемүс уонна алга борусонса мэзээгэри ишнэ ыктымалын, Кытайылаахтарга спортын ыйга буулуслаах Россия чемпионатынагар кылгтара путевка онутэн "РФ спортуун маастара" ашиг байло туттарынанына.

49 күнэ ыйанылаахтарга финалда ринг хамаандын Илья Коринесы (3:0) ахсаанын хөгөн, Неронгри куорал боксауыннын инициаторч Нурсултан Халькбаев (Хабаровский Саха сир.) бастаат.

Ишнэ ыктымалын мэзээли 56 күнэдээ Дүлүс Яковлев (Саха сиро-Чурапчы) ажадла. Спорту ырынчылчилор: "Дүлүс боксатан ишнэ саны көрнэ тохтуу сыйлаан баран, төннөн юзэж, борт чынгылж, сыйлын кынчалын көрдөрөн эзор," – дисн балыгжилор. Финалда тахсын ишнэ Хабаровской кыралайтан кырбүт Айрат Иванову салынчы бойзтун уолун, Саха сирин сүмэрдэммит хамаандын тахсын ыктымалын Егор Васильевы хотутаан, финалда Хабаровской куоралтган, РФ спортуун маастарын Ярослав Национальны ыктаа куен корустэ. Кинини 3:0 олуконин лапа сабырыйан, кытайылаахын таңыста.

75 күнэ ыйанылаахтарга, Ташта уулаасууттан төрүтгэх Роман Обутов финалда таңыста. Онусха курхажин сыймай түрүлдэх боксер, 2014 сыйлааха Кытайга Накин куоралса ыктымалын II-сайынтын Олимпийской оончыннадар үрүн кемүс привера, поруоттар ишнэ арьларынаны ыктымалдаштара спорт маастара Алексей Нестров, күчтэх күлүмөх охууларынагар байыттарын, 0:3 ахсаанын хөгөрөн. Онон үрүт кемүс мэзээлгэ тириштэ.

Манында Саха сиритэн төрүтгэх Хабаровской кыралайтанын сабыр Петр Алексеев 64 күнэ ыйанылаахтарга эмиң эрдөхөн бастаат. Кини РФ кикбоксау спорт үүчтэх маастара,

УЛУУСПУТ МАДЫНЫЛАРА РОССИЯ ЧЕМПИОНАТЫГАР

Дойдубут тэбор сүрэйр Москва куоралса, Илан Ярыгин амьыннан тусуу Дыбарьшылтар, балычан тайын 26-27 қүнүүрүүр, мас тарбыйынын корутэр бастаан Россия чемпионатынан ыктымалынна.

Онусха курхажин түмүгүн, Салабыт сирин мадынылаара сэтгүү ышынын бастакы сине айн ыйшынынагар привер бустыры синийлор. Быйыттаа чемпионатын салалыктан Анисий Гладис, Сергей Фролкин, Марина Федоренок, Екатерина Белоглобская, Сайынна Седлишева, Татьяна Григорь уонна Краснодарский кырайтган сургутан кырбүт Павел Черноградский чемпионатыннан буулутыр.

Саха сиритэн ишнэ сүмэрдэммит хамаандын ыктымалын ытла. Чурагын уулаасуутан спорт маастари Татьяна Дьячковская 55 күнэдээ, бастакы хамаандын саастайынагар кынчалын үүнин 2-с миссийн талда. Сайынна Седлишева ишнэ хамаандада ишнэ 85 күнэ ыйшынын вахтарга кынчалылаауынан буулут. Салт саадаш эзор Наталия Ишнэя 85 күнэдээн уюн ынвирсан, 3-с миссийн ылары синийл. Василий Алексеев бу сырьыга Смоленской уобиде запттан 105 күнэдээ кырсэн, 3-с миссийн тигистэ. Чемпионат түрүн "РФ спортуун маастара" нурматын талорон кырбүт бир дойдулаахын Татьяна Дьячковская салынчын манынк үйтсөр. "Уруку курхажинагар хлюютсөд, айн хамаандадар тикиниони чиетэн, ариас албастары чиетэн үүрэгшилжэр, спорт бу корунтун толору байланын эрдэгээр тута коюннэ. Бу саха тортог корутун – мас тарбыйынын ыктаа арияа таңааран улахан сэнсорини ыбайыннан туюултур. Манын үсүнүүрахан ахынчынагар спортынагар кытталыр, приверий спорт, пауэрлифтинг, армрестлин, силовой экстремодын. Онон салынчын ишнэ бу спорт коругт сайдын ишнэ болотибин. Төгөнчөө эз огунин буулута.



куус-үч оттүрээр эмиң "баардах" буулутаахын. Ишнэни мас тарбыйынын үрдүк хамаандын таңаар түтүнч, уулас чигин комүсийнагар эзэнтэй, Федерация общественностин оттуулгыннэй болул оссо да салтын ыктымал турарыгар байырабын".

Сотору томонон, аттынын ыйга Армения ыктымалдаштара Аан дойшүү кубогын ишнэ кырсэн 2-с таңынагар курхажин айанылаахтара. Манында биңиги уулаасууттан Татьяна Дьячковская, Сайынна Седлишева, Василий Алексеев ыктымалынагар байланынагар. Унус этап салынчын ыйга Москва куоралса ыктымалын. Санагар эбит бустыкхада бастакы этап айланынагар Киргизия ыктымалын. Онон Татьяна Дьячковская, Сайынна Седлишева ишнэ 2-с мисс, Василий Алексеев 3-с мисс буулутаабынагар.

Дээ онон спортынагар байланынагар үрдүк синийнагар, кытайын таңаандын, дойдулаахынагар үүрүүчүчүнүүн ажыллаахтара диснэрийн хаалыбайт.





УЙГУКЫЛТА

"Чурапчы" ТХПК "Сана олох" ханымакка ыйга биирдэ тахсар анал сыйнарьынга

Nº 10 (84)

2015 сүйл
Алтынны
6 күнэ
Оптуоруиньук
№103
(11113)

“АС-ҮӨЛ - 2015” ДЬААРБАНКА-БЫЫСТАПКАБА

Балтаңай ыйын 26 - 27 күнүрүгөр Дъюкуускайга Комсомольскай болуоссаккы уонна „Сайсары“ ыртышнақса сыйлаата ылтылар „Ас-үол — 2015“ үтэе булбут тыя ханаийстыбытын бородуксузайтын онгорон таңааразчылар дъаарбантса-былыстанакта ылтылышы.



Маныңк быстасында тың ханаһа айыстырылған производствоның экономический үзүндүгүн ийиттің сәйкесиңүү, наука уонна технической сайдын сирийлерин слюдо күнөрингү, саяга уолупту тарбаптыгатууланаар, тың сиро уонна курал жарырыла биригү сибозсөзгөн үзүншисигор алук уурад. Бу жаңаң даңын Республика тың даңайыстырылыштың арасындашылығында үзүншілор беден принциптерин үбүттөйдөрнин кылтаса аштыса. Ол күрдүк быйынгы инересөзчүчный производстводан шарылдырар „Якутия“ ФАПК ААО торугаттамаш — 90 сыйын, „Сахабул“ концерн — 85, Дюкокускайказы килимбى инторор комбинат — 75, „Туймазы“ ФАПК ГУП — 20, „Сайсары“ ААО — 20 сыйындах убулуйдөрнин болистиншэр.

Иккى күн усталған сарсыларда 10 часстан киен 6 часқа дизи ыстылыштыпты дәзарбаткабыстапказа тыа ханаистыбыттын үзгөрінген дәзаркінаначчылар арас астара-уолдер болуоссалы тобус-төлөрү хас да зерттениң, киоскаларына,

Өрөспүүбүлүү салаптага бу узахан тэрэвчиннэс сухта бирөөн анычтыгыгар сырлытга, быыстаканы юрийэн корю, сыйалашта, түмүк танаарынтыгыгар



набираада туттарылтыгар
кыттыны ылла. Үерүүлөөх
айылтыга Ил Түмэн председате-
лини бастакы солбайланчы А.А.
Добрянцев, Правительство предсе-
дателини бастакы солбайланчы П.Н.
Алексеев, СР Тын-
хайтайыстырьбылтыгар министро
А.Е. Артемьев,
Предпринимательства уюни
туризмы сайыннарыга минис-
стро Е.И. Кормилицына
кыгылтыны ылпылар, эрэл тып
этилдер.

Манылк быйстапкаңа мәдди сипиһинсөзлик күлтәр „Чураңчы“ ТХПК бойын бордууксүйән көрөрүүгү туроңга, азыяга таңарда. Атылстанааччылар, биңи и көптеративнег бордууксүйәнага Урлук хаячыстыбалашын истәр-бигер булыштар хамағатык атынасылар. Киникор турбут прилавоктарыгар уонараг удараабета. Түмүгү таңарынга кооператив бастынг эттән бордууксүйән, отонон сирорва улус миссияни ыланын, боронсан мэдениеттин, аны дипломнарына и наукаризданылар.

Амма орто оскулака (дир. Д.Д. Павлов) быйстапкаңа сыйлаша сипиһинсөзлик күлтәр. Киникор үүннэрбит оқуруоттарын аның, орлук халыкстаны улус спектакторо зездити сактастанат атылаштар. Быйын республикалыбы быйстапкаңа урлук сипиһинсөзлир, „Бастың ирососкул“ номинацияда иенес миссияни ылыштар. Бастакы Түзүлүс оскулака, улус – Сүттү.

Дъаарбаңка-быстапка
түмүгүнэн элбэж иомдайылар
түгараильыннылар „Үрдүк хайы-
стыбалай кийиноп
бородууксуйата“ —
Дьюкуускийдашы кийиноп



комбината „Бастың арыы, сыйр бородууксуй“— „Башкайа“ (Гаатта), „Бастың эттән бородууксуй“— „Эрәл“ (Нам), „Бастың балык бородууксүйнә“— Дюкуускийшыны балык хамгаанинага, „Торут ля-рыгы сыйнинары“ номи-нацияны „Сахабул“ концерт, „Табаны иштәң бастың тэрүүлә“— „Таба“ хамгаанинъя наураадаппанинъялар. Тус-туунан бородаларга албек ўұту бирбіт сүенүләр, бастың корлерүүзек бәзіләр, табанар, үрдүк уойнулах бороснинор айттара аятта-паң турал номинацияларға тигистиләр. Салапарының үрдүк корлерүүзектер наураадаппанинъялар.

Бағығи улусынан
бастығы көрдүрүүлэх
баанының ханаайыстыбы
„Кырымх“ (сал. Н.Н. Лы-
бастығ дыз юргэн фермераты
И.И. Дьячковский), фермер
ханаайыстыблары обзоон
бастығ Мутудай дына
(баңыттык КИ. Пермяков)
сөзүтүспүнүштүгөр бастығ
саудагына фермер Г.П. Зе-
съиты иштитин салынвар
бастығ санта саудагынчы
Демьянев, бастығ чад
(подсобай) ханаайыстыбы
Чизигипарова)
номинациялары
назараланыштар.



суругулан наңараадашын.
Улуустар, тәрмизээр, баатынай
ханаайыстыбалар бастынтарыгар
Знаменгер борчынин түр. Баатынай
ханаайыстыбаларга бастынтызан
аптаммын „Кырымх“ б/х салай-
антынтар Николай Николаевич
Львовина Тыя ханаайыстыбынын
министр А. Е. Артемьев доксун
ытыс тыынан ортуутар Знамя
туттарда.

Или күрдүк ерөспүүбүлүү аны-олу оторооччуларын дъаарбанка-быыстапканы юнин курасаптыгар үздүк тэрээннээхик, сиғнишсөхтөк ынтышкан түмүкүзүн. Бастынтар алтыны 8-11 күнөгөрсөр Москва курасакынтышар „Кызылжамус күнүн—2015“ дъаарбанка-быыстапканын жолуга күсөв.

Алексей СЛЕПЦОВ

